

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/24-3067/9

Mjesto i datum: Podgorica, 24. 09. 2024. godine

D.O.O. "EFEL TRAVEL"
Broj 82/24
Cetinje, 03. 10 2024 god.

**UGOVOR
O ISPORUCI VANBRODSKIH MOTORA**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"EFEL TRAVEL" D.O.O.

sjedište: Cetinje
adresa: Industrijska bb
PIB: 02404451
žiro-račun: 510-1335-12
naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
telefon: +382 20 662 383
e-mail: info@efeltravel.me
koga zastupa: **Željko Gazivoda, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vanbrodskih motora i prikolica za čamce, po partijama, broj 0704-426/24-3067/4 od 14.06.2024. godine, šifra postupka na ESJN-u 74498;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/24-3067/8 od 28.08.2024. godine;

Samostalna ponuda ponuđača "Efel Travel" d.o.o. Cetinje, šifra ponude 106879, podnijeta putem ESJN-a 04.07.2024. godine, za Partiju 2 – Pogonski izvanbrodski (vanbrodski) motori za plovila.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka **pogonskih izvanbrodskih (vanbrodskih) motora za plovila (Partija 2)**, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije, broj 0704-426/24-3067/4 od 14.06.2024. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/24-3067/7 od 28.08.2024. godine i Ponudi Dobavljača, šifra ponude 106879 od 04.07.2024. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi 29.000,37 eura sa uračunatim PDV-om, odnosno **23.970,00 eura bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 5.033,70 eura.

Ugovorne strane saglasne su da su u cijenu iz stava 1 ovog člana svi zavisni troškovi koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza, troškovi prevoza i isporuke robe do mjesta izvršenja ugovora, montaže, carinski troškovi.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati na žiro-račun Dobavljača, broj **510-1335-12 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica**, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o prijemu ugovorene robe iz člana 11 stav 2 Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu ispostavi fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, sa posebno iskazanom vrijednošću PDV-a. Faktura mora sadržati i broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučene robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 3 dana od dana zaključivanja istog, imenuje odgovorno/a lice/a za realizaciju Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Dobavljača.

Član 6

Dobavljač je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe izvrši u kasarni „Pero Četković“ u Baru, u roku od 60 dana od dana zaključivanja Ugovora.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 8

Dobavljač garantuje za kvalitet robe iz člana 1 Ugovora, odnosno garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana, da je u skladu sa specificiranim zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe, kao i da su funkcionalna svojstva robe u skladu sa okvirima zadatim u tehničkoj specifikaciji Naručioca/ponudi Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da prilikom isporuke, za sve stavke iz tehničke specifikacije Naručioca, odnosno finansijskog dijela Ponude, dostavi garantne listove i uputstva za upotrebu i održavanje prevedena na crnogorski jezik ili jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Član 9

Garantni rok za ugovorenu robu iznosi 24 mjeseca.

Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe iz člana 11 stav 2 Ugovora.

Dobavljač snosi odgovornost za sve nedostatke, koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača.

Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, Dobavljač će biti dužan da, o svom trošku, izvrši popravku ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku).

Naručilac je u obavezi da svaki problem, koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi Dobavljaču putem elektronske pošte, preporučene pošte ili kurira, odmah po nastanku, a Dobavljač je dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i Dobavljača,

Četković
124

kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe).

Ukoliko u datom roku Dobavljač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka.

Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na lokaciji Naručioca iz člana 7 Ugovora.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 10

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora, prilikom prijema robe u mjestu izvršenja Ugovora, na način da će se vršiti kontrola da li isporučena roba odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Ugovora.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da su ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Ugovora, sačinjava se Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

U suprotnom, ukoliko se ustanovi da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 8 Ugovora, ovlašćena lica Naručioca sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica Dobavljača, a Dobavljač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju iz člana 8 Ugovora koja nedostaje i to u roku od 10 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

PROBNI RAD

Član 11

Dobavljač je u obavezi da prilikom isporuke ugovorene robe izvrši probu rada iste, odnosno kontrolno paljenje po svim stavkama tehničke specifikacije Naručioca, odnosno finansijskog dijela Ponude.

Ukoliko ovlašćena lica Naručioca, prilikom probnog rada, ustanove da roba ima nedostatke u funkcionisanju, sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica Dobavljača, a Dobavljač se obavezuje da nedostake konstatovane u ovom zapisniku otkloni u roku od 15 dana od dana sačinjavanja istog,

Prilog 24

SERVISIRANJE

Član 12

Dobavljač se obavezuje da izvršava sva servisiranja robe iz člana 1 Ugovora u toku trajanja garantnog roka, u skladu sa tehnologijom servisiranja propisanom od strane proizvođača, u ovlašćenom servisu Efel Travel" d.o.o. na adresi Bulevar 21. maja br. 112, 81000 Podgorica.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 13

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 2.900,37 eura, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja od 120 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, koji nisu uzrokovani krivicom Naručioca.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 14

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 10 dana od dana raskida Ugovora.

IZMJENE UGOVORA

Član 15

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni Ugovor, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom nabavljenom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog Ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene Ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast, ukoliko nijesu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 18

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Priloga
SL 17

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 19

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović



DOBAVLJAČ
"EFEL TRAVEL" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Željko Gazivoda

